

t75_semi_af1 (TMNqSQQhoEM- Bxg1T2maMrjJo3aw5vxBa4C5)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_semi_af1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_analoaf : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_semi_af1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r3_semi_af1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v1_semi_af1 X0) \wedge (l1_analoaf \\ & \quad X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (r3_semi_af1 X0 X1 X2 X1 X2))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v1_semi_af1 X0) \wedge (l1_analoaf \\ & \quad X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 \\ & \quad (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4. (m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\ & ((X4 = k1_semi_af1 X0 X1 X2 X3) \Leftrightarrow (r3_semi_af1 X0 X3 X1 X2 X4)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v1_semi_af1 X0) \wedge (l1_analoaf \\ & \quad X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_semi_af1 X0 X1 X2 X2 = X1))) \end{aligned}$$